

Penndani mivhala kha siatari ili

KHORONA VAIRASI

(Na u vhidza Covid-19)



Vairasi ndi lushaka lwa zwitshili. Ndi tshitukutuku tshine tshá ngá ni lwadza arali tsho dzhena kha inwi.

U do fhola.

38°C

I nga ni nea mudinyane, u hotala na thaidzo kha u fema.

Heyi! Hayi!



BALANGANA



Mafrungo avhudi



(ludi lwa ningoni lwo faraho)




(I dzhena kha tshinwe na tshinwe tshine muthu a fara, u mama, u hotola, u fumula, u fema, u pfa mare!)

Tazwani zwothe. Phumulani zwothe.

Heyi vairusi i nga dzula kha zwithu tshifhinga tshilapfu, nga nndani ha musu sanithaiza yo dzhena khayó u thoma ...

u do vha mukoni na u imisa u balanganya vairasi na u ita vhathu uri vha lwale

Tshisibe tshi vhulaha dzivairasi dzi sa athu u dzhena muvhilini



(lvhani kule na mitangano ya vhathu)

Ivhani kule na maguvhangano ngauri a ni divhi ane a khou lwala



Tambani zwanda tshifhinga tshothe nga tshisibe. Tambani tshifhinga nyana tshi no swika 20 sekondo ni tshi dzhena nga ngomu, musu musu ni sathu la, ni tshi bva bungani (namusi no no fara ningo yanu)



u nga di ita nyonyoloso, inwa madi manzhi, ila mitshelo minzhi na miroho ni do dzula na mutakalo na maanda



Minwe yanu isongo tanzwiwaho kha ivhe kule na tshifhatuwa tshanu kule na NINGO kule na MULOMO kule na MATO



Ni nga hotola ni nga u atsamula kha lukudavhava kana khokhola lwanu kana kha dungu Ludi lusongo ya hothe hothe (valani u hotola)



Vhathu vhanzhi vha do vha khwine, vhaaluwa vha kate na vhathu vha vhahota!

kha ri vha thongomele.

u nga vha na vhuthu kha hezwi ri rothe

Ni nga talutshedza khonani yanu